

# Kora ha a Hlomphe Moshe le Arone

NUMERE KHAOLO EA 16-17



KORA JOALE RE  
EA HOKAE?

HA KE NE KE LE  
MOETA-PELE KE NE KE  
TLA U JOETSA. EMPA  
MOSHE KE EENA  
MOETA-PELE OA RONA.

KORA, KE  
HOBANE'NG HA  
E SE UENA  
MOETA-PELE?



HAMORAO . . .

KA TLA KA KHATHALA  
. . . RE SEBELITSE  
KA THATA . . .

MOSHE O  
NAHANA HORE A  
KA RE SEBELISA  
KAMOO A RATANG  
KATENG!


DATHANE O NEPILE.  
MOSHE O RE TLIŠITSE  
MONA HORE RE TLO  
SHOELA TENG . . .

. . . HAPE O ENTSE **ABUTI**  
**OA HAE ARONE, MOPRISTA**  
**EA PHAHAMENG!**

KORA KE MOLEVI  
EA HLOMPHEHANG.  
HOBANE'NG HA RE  
SA ETSE EENA  
MOETA-PELE?

RE HLOKA MOETA-PELE  
E MOCHA LE MOPRISTA E  
MOCHA! U NAHANA JOANG  
ABIRAME?

KORA, U LOKELA  
**HO RE THUSA 'ME U**  
**EME KHAHLANONG**  
**LE MOSHE!**



MARENANA A FETANG 250 A ILE A TSAMAEA LE KORA HO EA HO MOSHE LE ARONE.

BAISERAELE BOHLE BAA HALALELA 'ME JEHOVA O HARA BONA.

JOALE, KE HOBANE'NG HA LE IPHAHAMISETSA PHUTHEHO?

KORA, JEHOVA O FILE LELAPA L'ENO TLOTLA EA HO JARA LISEBELISOA TSA TABERNAKELE BAKENG SA BORAPELI BA HAE.

NA LE LÖNA LE TLA LEKA HO BA BAPRISTA JOALOKA LELAPA LA ARONE?

REA LEBOHA HA U RE THUSITSE, KORA. HO HLOKAHALA MOETA-PELE EA MATLA ISRAELE EA KE KENG A TLOHELA MOSHE HORE A RE LAELE.

REA U HLOKA, KORA. LE SECHABA SEA U HLOKA.

HOSENG HO LATELANG, HO ILE HA ETSOA **TEKO** E NENG E TLA BONTSA HORE NA KE MANG EO **JEHOVA** A MO KHETHILENG HORE E BE MOPRISTA EA PHAHAMENG.

ARONE, KORA LE BANNA BA 250 BA ILE BA **CHESA LIBANO** KA PEL'A JEHOVA—E LENG MOSEBETSI O NENG O ETSOA KE **BAPRISTA** FEELA.

EABA MOSHE O EA LITENTENG TSA **DATHANE** LE **ABIRAME**.

JEHOVA O ITSE: "IKAROLENG LITENTENG TSA BONA!"

HAEBA BANNA BANA BA **HLOMPHLOTSE** JEHOVA, LEFATSE LE TLA BA **METSA**.

LEFATŠE LEA **SISINYEHA!**

**HLOKOMELANG!**

LEA **NGAMOHA!**

LEFATŠE LE ILE LA **METSA** DATHANE, ABIRAME LE MALAPA A BONA.

EABA JEHOVA O NESA **MOLLO** O ILENG OA TIMETSA KORA LE MARENANA A 250 A ILENG A **CHESA LIBANO**.

EMPA JEHOVA O ILE A AMOHELA LIBANO TSE ILENG TSA NYEHELOA KE ARONE.

ARONE, KE NTHO E UTLOISANG BOHLOKO HORE EBE KORA LE MARENANA ANA HA BAA KA BA HLOMPHA JEHOVA!

JOALE BATHO BAA TSEBA HORE JEHOVA U KHETHILE UENA HORE U BE MOETA-PELE . . .

. . . LE HORE JEHOVA O KHETHILE UENA HORE U BE MOPRISTA EA PHAHAMENG.

MOSHE O ILE A ETELLA BAISERAELE PELE KA LILEMO TSE 40. KA MORA LEFU LA MOSHE, JEHOVA O ILE A SEBELISA JOSHUA HORE A ETELE ISERAELE PELE HO E KENYA NAHENG E TSEPISITSOENG.

### RE ITHUTA'NG PALENG EE?

KE HOBANE'NG HA KORA, DATHANE, ABIRAME LE MARENANA A 250 BA SA KA BA HLOMPHA MOSHE LE ARONE?

NTLHA E THUSANG: NUMERE 16:8-11; BAGALATA 5:26.

JEHOVA O BATLA HORE U HLOMPHE BO-MANG?

NTLHA E THUSANG: BAKOLOSE 3:20; 1 TIMOTHEA 5:17; 1 PETROSE 2:17.

HAEBA U HLOMPHA BA BANG JEHOVA O TLA U HLOHONOLOFATSA JOANG?

NTLHA E THUSANG: DEUTERONOMA 5:16.